

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great
Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



**SA EXAM
PAPERS**



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2016

MEMORANDAMU

MARAGA: 100

Memorandamu uyu u na masiatari a 10.

PFESESANI:

- Tshifhinga tshothe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI LA VHURARU).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zwanu (5) zwi hulwane zwa thalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshiinwe na tshiinwe tsha izwo zwipida zwa thalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwi vhili: tshipida tsha ntha na tsha fhasi, tshiinwe na tshiinwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhkana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a ntha na a fhasi.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50]

<i>Khritheria</i>		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (NV) <i>(Zwo riwaliwaho na mihumbulo)</i> <i>Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/</i> <i>U dzhela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele.</i>	Maimo a ntha	28–30 -Mihumbulo i gobolaho/tokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhuṭali, i tokonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	22–24 -Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshothe na thoho nahone zwa takadza -Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	16–18 -Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	10–12 -Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha mune -Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho.	4–6 -Phindulo yo polikaho tshothe -Mihumbulo yo tangananaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe.
MARAGA 30	Maimo a fhasi	25–27 -Ndi zwa nthesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tsho thetshothe -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuṭali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	19–21 -Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhuḍi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	13–15 -Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṭudzetudze huiwe vhu khakhisaho mutodo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huiwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	7–9 -Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u dadisa -U shaedza vhuṭanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho.	0–3 -A hu na ndingedzo ya u fhindula thoho/mbudziso -U polika tshothe na u sa tsha tea lwa tshothe -A zwi na sia nahone zwo vhilingana.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA: 50] (i ya phanda)

<i>Khritheria</i>		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA (LTD) <i>Thouni, redzhistara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwitei na nyimele Munanguludzo wa maipfi Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhala, girama, mupeleto</i>	Maimo a nthā	14–15	11–12	8–9	5–6	0–3
		-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshotheshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Luambo ndi lwa vhudifhulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhethakheni.	-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Luambo lu a tokonya nahone thouni yo shumiswa ndi i nyanyulaho -Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa tshidele vhukuma.	-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -U shumiswa ho teaho ha luambo u beledza thalutshedzo -Thouni yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u tama/khakhisa zwi re ngomu.	-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea zwituku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma.	-Luambo a lu pfali -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -U hothethala ha divhaipfi zwo anzesa lwe u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na khathihi/ zwa vho konda vhukuma.
	Maimo a fhasi	13	10	7	4	
MARAGA 15		-Luambo ndi lwa nthā vhukuma -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.	-Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho -Vhukhaki vutuku ha girama na mupeleto -Zwo lundwa tshidele vhukuma.	-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vutudzetudze -Huniwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.	-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwitukutuku zwi sumbedzaho muvanyanyo wa mafhungo/mitaladzi -Divhaipfi yo hothethala lwa tshothe.	

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50] (i ya phanda)

<i>Khritheria</i>		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
TSHIVHUMBEO (T)		5	4	3	2	0-1
<i>Zwitalusi zwa tshibveledzwa Kubveledzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/ mitaladzi</i>		-Kubveledzele kwa thoho kwa nthesa -Vhudodombedzi ha mathakhethakheni -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshothetshothe.	-Kubveledzele kwa thoho kwo lunzhedzanaho -Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfadzaho.	-Kubveledzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa lu fushaho -Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.	-Dziinwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwi di vha na vhukhakhi -Fhedzi maanea a kha di pfala naho hu na vhukhakhi.	-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwo dala vhukhakhi -Maanea ha na mudzio/ ha pfadzi.
MARAGA 5						
MARAGANYANGAREDZI		43-50	33-40	23-30	13-20	0-10

KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA: 25]

<i>Khritheria</i>	<i>Zwa nthesa</i>	<i>Tshikili tshone</i>	<i>Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho</i>	<i>Vhukoni ha fhasi</i>	<i>U sa kona</i>
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) <i>Zwo riwaliwaho na mihumbulo</i> <i>Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani</i> <i>Phindulo na mihumbulo</i> <i>U dzhuela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele.</i>	13–15 -Phindulo ndi ya mathakhetakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhubali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshothe ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kunwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa.	10–12 -Phindulo ndi yavhudi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhubala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhubuku.	7–9 -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhubala hone tshothe lini – hu na u polika huiwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo di lunzhedzana -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo di tshothe zwidodombedzwa zwi tikedza thoho -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika hutuku.	4–6 -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhubala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini -Zwidodombedzwa zwituku zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho.	0–3 -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedza thoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.
MARAGA 15					
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA (LTD) <i>Thouni, redzhistara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele</i> <i>Munanguludzo wa maipfi</i> <i>Zwiga zwa muniwalo na mupeleto.</i>	9–10 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhetakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhukhakhi.	7–8 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhudi -Divhaipfi ndi yavhudi vhukuma -Hunzhi a hu na vhukhakhi.	5–6 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhukhakhi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhukhakhi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo.	3–4 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwituku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhukhakhi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Thalutshedzo yo thithisea.	0–2 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Zwo dala vhukhakhi nahone zwo tangananana -Divhaipfi a i tei ndivho na kathihi -Thalutshedzo yo hotefhala tshothe.
MARAGA 10					
MARAGANYANGAREDZI	22–25	17–20	12–15	7–10	0–5

KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANE)**MBUDZISO 1–8****ADENDAMU****MAANE A NGANETSHELO**

- Aya ndi maane ane muniwali a anetshela tshitori kana zwiitei zwo fhiraho kana fikishini.
- Kha maane haya, muniwali a nga shumisa thevhekano kana puloto ya tshitori tshi tendiseaho.
- Muniwali u tea u shumisa pharagirafu ya marangaphanda i kungaho.
- Mafhungo a hone a niwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho, fhedzi vhanwali vhanzhi vha shumisa tshifhinga tsha zwino u disa vhupfiwa ha tsini, na u bveledza ndivhanyo.
- Magumo a nga vha a fushaho kana a kanganyisaho, a dovha a disa ndado, fhedzi a songo vhuya a humbulelea.
- Muniwali a nga shumisa maambaambiwa arali a tshi toda uri vathu vha tavhanye u pfesesa kana u mandafhadza muanewa, kana a shumisa maambaambelwa arali a tshi toda uri muvhali a vhe kule na muambi.
- Muniwali a nga shumisa zwipida zwa thaluso ho teaho, fhedzi mihumbulo yawe i tea u farana kana u kwakwana, nahone maipfi othe a si na ndivho a a khwathelwa.

MAANE A MBULETSHEDZO

- Muniwali a nga buletshedza tshumoitwa na mateletele nga vhudalo.
- Maane aya a toda luambo lwo kunaho, lu sa kondi.
- Muniwali u tea u nanga maipfi nga vhuronwane u itela u swikelela zwine zwa khou toda.
- Muniwali u talusa muthu kana tshinwe tshithu u itela uri muvhali a vhe na tshenzhemo ya thoho muhumbuloni.
- Muniwali u tea u vhumba zwifanyiso nga maipfi.
- Muniwali u tea u talusa a tshi khou fhata zwifanyiso zwa u vhona, mubvumo, u pfa, u thetshesela na u kwama.
- Muniwali u fanela u shumisa figara dza muambo.

MAANE A U TATA KHANI

- Muñwali u tātā o ima na, kana a tshi hanedza likumedzwa.
- Muñwali u ñwala a tshi tikedza vhuimo na kuvhonele kwawe hune u ditsireledza hawe a hu shanduki, nahone zwi tea u imelelwa zwavhuḍi nga ndila ya u dzhia sia.
- Muñwali a nga imelela likumedzwa lo newaho kana a li hanedza.
- Muñwali u fanela u shumisa luambo lu nyanyulaho.
- Muñwali u tikedza vhukuma fhungo line a khou toda li tshi tendiwa.
- Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela.
- Magumo a tea u sumba sia le muñwali a imela lone na tshiitisi.

MAANE A U VHUISA MUHUMBULO

- Muñwali u vhuisa mihumbulo nga zwo bvelelaho murahu.
- Muñwali u ñekedza mahumbulwa na muhumbulo nga ha thoho, hu si na u tātā kana u imelela tshithu.
- Muñwali u vhekanya mihumbulo nga ndila ine ya kunga kana u tutula dzangalelo la muvhali.
- Muñwali u tea u vhekanya mafhungo nga ndila i pfalaho.
- Muñwali u ñekedza kuvhonele, mihumbulo, thalukanyo na vhudipfi nga ha thoho ine a khou ñwala ngayo; zwihulu ine a pfā e na vhukwamani nayo.
- Muñwali u fanela u shumisa mihumbulo ine ya mu kwama hu si na u dzhia sia, i todaho vhuronwane kha tshivhumbeo.
- Muñwali ha tei u ñea magumo a re khagala.
- Muñwali a nga di bveledza maanea a vhutali, kana a u dzhia muhumbulo wo khwathaho.

MAANE A DISIKHESIVI

- Afha muñwali u tātā u lingana nga mihumbulo mivhili yo ñekedzwaho.
- Muñwali u ñwala a tshi tenda na u hanedza tshithu.
- Muñwali u ñwala a tshi sedzulusa masia othe a u tātisana.
- Muñwali u ñwala a sa dzhii sia, fhedzi a nga sumbedza vhudipfi hawe.
- Muñwali a nga shumisa luambo lu nyanyulaho, fhedzi u tātā havhuḍi ndi hu re na mbuno dzo dziaho.
- Muñwali u fanela u sumbedza magumo a siaho muvhali a tshi divha zwine a imela zwone.

TSENGULUSO YA ZWIFANYISO

- Muniwali u tea u niwala hu na vhumekani vhu re khagala vhukati ha maanea na tshifanyiso tshe a nanga tshone.
- Muniwali u fanela u sumbedza u nyanyuwa, u vhangulea ha zwipfi na kuvhonele kwawe.
- Muniwali u disendeka kha tshifanyiso tshe a dinagela tshone.
- Muniwali u tea u disikela thoho nga tshifanyiso tshe a nanga.
- Afha hu nga da mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha tshifanyiso tshe a nanga.

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 50

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI**MBUDZISO 2****2.1 VHURIFHI HA TSHISHAKA/INIFOMALA**

Tshivhumbeo:

- Diresi nthihi ine ya tevhelwa nga datumu.
- Diresi i tewa u niwalwa nga vhudalo.
- Zwiga zwa u vhala a zwi shumiswi mafheloloni a mitaladzi ya diresi, theshano na magumo.
- Theshano: tsumbo: Mmemuhulu wanga
- Marangaphanda kha nee muvhali ludungela lwa mafhungo ane a do a wana kha mutumbu.
- Mutumbu: ndi hune ha wanala tshidziki tsha mafhungo. Hu shumiswa luambo lwo teaho lu si na maiswaswo.
- Nyonesano: ndi hune muniwali a onesana na muniwalelwa.
- Magumo: muniwali u niwala dzina lawe fhedzi.

2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU

Tshivhumbeo:

- Dzina na tshifani zwa mufu, diresi, minwaha, maduvha a mabebo na a u lovha, fhethu he muthu a lovhela hone, tshivhangi tsha lufu, tshifhinga tsha u lwala na madzina a mashaka.
- Zwe zwa swikelelwa/zwa ndeme zwo swikelwaho/pfunzo/u didzhenisa kha mishumo ya zwitshavha.
- Nganeapfufhi nga ha mufu: u amba zwine mashaka na dzikhonani vha do mu humbula ngazwo.
- U dzheniswa ha milaedza ya ndiliso/zwikhodo u bva kha muta, nz.

2.3 ATHIKILI YA MAGAZINI

Ndivho: U netshedza mafhungo, u funza, u mvumvusa tshitshavha.

Tshivhumbeo:

- Thoho: i kungaho/i takadzaho.
- Madzina a muniwali a tea u sumbedzwa nga vhudalo.
- Mvulatswinga: ndi hune muniwali a divhadza fhungo line a toda u amba nga halo

Mutumbu: hu tandavhudzwa mihumbulo ya fhungo line la khou ambiwa nga halo. Tshitaila tshi tea u vha tsha muniwali, a tshi amba thwii na muvhali. Tshitaila tshi nga vha tsha mbuletshedzo, tshi shumisaho figara dza muambo, tshi tokonyaho mihumbulo ya vhavhali.

Madzina, fhethu, zwifhinga, vhuimo na zwiwe zwa ndeme zwi tea u netshedzwa/buletshedza kha athikili. Athikili i tea u dzikusa dzangalelo zwa tutula dzangalelo la u vhala la muvhali.

- Phendelo: ndi hune mafhungo a vhiniwa hone.

2.4 TSHIPITSHI

Tshivhumbeo:

- Thoho: Kha i vhe i kungaho.
- Theshano: Ndi hune muambi resha vhathetshelesi.
- Mvulatswinga: Afha muvhali u talutshedza thoho ya mafhungo.
- Mutumbu: Muambi u tasulula mbuno dzawe a dovha a dzi tikedza.
- Magumo/Phendelo: Ndi hune a fhedza mafhungo awe.

2.5 MUFHINDULANO

Tshivhumbeo:

- Thoho: kha i vhe ye a randelwa yone.
Mvulatswinga: kha hu tanwe nyambedzano vhukati ha vhathu/zwigwada vhavhili/zwivhili.
- Mutumbu: kha hu netshedzwe nyimele (sinario) hu sa athu thomiwa u niwalwa. Hu niwaliwe madzina a vhabvumbudzwa u ya kha tshamonde tsha siatari. Hu shumiswe kholoni (zwithoma) u bva kha dzina la muambi/mubvumbudzwa. Hu pfukwe mutaladzi u bva kha uno muambi u ya kha a tevhelaho. Hu rekhodiwe u fhindulana nga u sielisana u bva kha kuvhonele kwa muambi. Mafhungo a tea u thoma phanda ha hune dzina la guma hone, zwo khethekanywa nga kholoni/zwithoma. Ngeletshedzo kha vhabvumbudzwa (kana vhavhali) zwi tshi kwama kuambe kana nyito zwi tea u sumbedzwa ngomu zwitangini musi maipfi a sa athu u buletshedzwa.
- Magumo: muniwali a nga pendela nga u netshedza kana u amba zwiwe zwa u vhina mafhungo o zwi vhea ngomu zwitangini.

2.6 VHURIFHI HA TSHIOFISI (FOMALA)

Tshivhumbeo:

- Diresi mbili (ya muniwali na ya muniwalelwa).
- Diresi ya u thoma (i tea u niwalwa datumu nga vhudalo).
- Diresi ya vhuvhili (i thoma nga mufari wa tshiimo sa 'Muniwaleli' kana 'Mulanguli').
- Theshano.
- Thoho ya mafhungo (i tea u niwalwa nga madanzi kana ya talelwa arali yo niwalwa nga maledere matuku).
- Mutumbu.
- Nyonesano kana phendelo.
- Magumo (muniwali u niwala dzina na tshifani a fhedza a saina).

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 50
MARAGAGUTE: 100